



Ministarstvo
finansija

2006  2026
DA JE VJEČNA CRNA GORA

Br: 05-02-053/26-14918/2

Podgorica, 30. 4. 2026.godine

Za: **MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA**, Stanka Dragojevića 2, Podgorica
gospodinu, **Ervinu Ibrahimoviću, ministru**

Predmet: Mišljenje na Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša

Veza: Vaš akt br. 6/1-053/26-456-2 od 20. 4. 2026. godine

Poštovani gospodine Ibrahimoviću,

Povodom *Predloga osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Uvidom u dostavljeni akt i Izveštaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, navedeno je da za implementaciju predmetnog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, dok će svi eventualni troškovi koji bi mogli nastati kao rezultat sprovođenja ovog sporazuma biti obezbijeđeni iz sredstava opredijeljenih Ministarstvu vanjskih poslova godišnjim zakonima o budžetu. Takođe, navedeno je da usvajanjem predmetnog propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

Shodno navedenom, obavještavamo Vas da Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta i implikacija na poslovni ambijent, nema primjedbi na Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša.

S poštovanjem,



**PREDLOG OSNOVE
ZA VOĐENJE PREGOVORA**

I

**ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE HAŠEMITSKE
KRALJEVINE JORDAN O UKIDANJU VIZNIH ZAHTJEVA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH
ILI SLUŽBENIH PASOŠA**

I Ustavni osnov za zaključivanje sporazuma

Pravni osnov za donošenje ovog sporazuma sadržan je u odredbama člana 15 stav 1 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, saraduje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 tačke 1 i 4 Ustava, kojim je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II Ocjena stanja odnosa sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan

Diplomatski odnosi između Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan uspostavljeni su 19. maja 2010. godine.

Sveukupni bilateralni odnosi između Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan mogu se ocijeniti kao prijateljski i dobri.

III Razlozi za zaključivanje sporazuma

Ukidanje viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša predstavljace važan iskorak ka uspostavljanju intenzivnije saradnje između Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan.

Ukidanje viza u skladu sa ovim sporazumom, državljanima obje zemlje, nosiocima diplomatskih ili službenih pasoša, omogućice se nesmetan ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji obje strane ugovornice do 90 dana.

Oslobađanjem od administrativnih procedura potrebnih za dobijanje viza za državljane obje zemlje, nosioce diplomatskih ili službenih pasoša, steći ce se uslovi za intenziviranje svih vidova saradnje i unapređenje prijateljskih odnosa između dvije zemlje.

IV Osnovna pitanja o kojima ce se voditi pregovori, odnosno bitni elementi koje sporazum treba da sadrži

U skladu sa principima jednakosti i reciprociteta, kao i željom da se pojednostave uslovi putovanja za državljane Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan, sporazumom se definiše da nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša ovih država mogu ulaziti u, izlaziti iz, prelaziti preko i boraviti na teritoriji države druge strane ovog sporazuma bez vize u periodu koji ne može biti duži od 90 (devedeset) dana, u okviru perioda od 180

(sto osamdeset) dana mjeseci računajući od datuma ulaska na teritoriju države druge strane ovog sporazuma.

Sporazumom se nadalje preciziraju odredbe od značaja kojima se regulišu brojne situacije i pitanja, kao što su: prelazak državne granice; rezerve nadležnih organa obje strane sporazuma u određenim situacijama; obaveza nosilaca važećih diplomatskih pasoša da poštuju važeće zakone države druge strane sporazuma; mogućnost potpune ili djelimične suspenzije primjene sporazuma od obje strane ukoliko je to neophodno radi obezbjeđivanja javnog reda, zaštite državne bezbjednosti ili javnog zdravlja; vremeski rok od stupanja na snagu ovog sporazuma u kojem je potrebno da nadležni organi obje strane razmjene specimene diplomatskih ili službenih pasoša sa detaljnim opisom tih dokumenata; rješavanje sporova između strana sporazuma putem konsultacije i pregovora; period na koji se sporazum zaključuje i period stupanja na snagu istog; mogućnost završetka sporazuma nakon slanja pisanog obavještenja drugoj strani diplomatskim kanalima i rok kada će u ovom slučaju sporazum prestati da važi.

V Procjena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje memoranduma

Za sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI Potreba usaglašavanja propisa

Zaključenje navedenog sporazuma ne zahtijeva izmjenu važećih ili donošenje novih propisa.

VII Predlog sastava delegacije

Sporazum će biti usaglašen diplomatskim putem.

Prilog: Nacrt Sporazuma na engleskom i crnogorskom jeziku.

Predlog Zaključaka:

1. Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj _____ 2026. godine, utvrdila Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša.
2. Vlada je konstatovala da je sadržina Sporazuma iz tačke 1 ovih zaključaka u skladu sa Osnovom.
3. Ovlašćuje se potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore mr Ervin Ibrahimović, da u ime Vlade Crne Gore potpiše navedeni Sporazum.

**SPORAZUM IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE HAŠEMITSKE
KRALJEVINE JORDAN O UKIDANJU VIZNIH ZAHTJEVA ZA
NOSIOCE DIPLOMATSKIH ILI SLUŽBENIH PASOŠA**

Vlada Crne Gore i Vlada Hašemitske Kraljevine Jordan, u daljem tekstu „Strane“, UZIMAJUĆI U OBZIR prijateljske odnose između Strana, ŽELEĆI dodatno da unaprijede bilateralne odnose, na reciprocitetnoj osnovi, olakšavanjem ulaska nosilaca diplomatskih ili službenih pasoša Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan, U SKLADU sa važećim zakonima i propisima obje države, SAGLASILE SU SE o sljedećem:

Član 1
Oslobađanje obaveze pribavljanja vize

Državljeni bilo koje Strane, nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, nijesu dužni da pribave vizu za ulazak, tranzit ili boravak na teritoriji druge Strane u trajanju do 90 (devedeset) dana u bilo kojem periodu od 180 (sto osamdeset) dana od dana prvog ulaska.

Član 2
Vize za članove diplomatskih ili konzularnih predstavništava

Državljeni bilo koje Strane koji su nosioci diplomatskog ili službenog pasoša i raspoređeni u diplomatske misije, konzularne kancelarije ili kao predstavnici međunarodnih organizacija na teritoriji druge Strane, uključujući članove njihovih porodica, dužni su da pribave odgovarajuću ulaznu vizu diplomatske misije ili konzularne kancelarije druge Strane prije ulaska.

Član 3

Uslovi ulaska i izlaska

Državljeni bilo koje Strane, nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša iz Člana 1 ovog Sporazuma, mogu ulaziti i izlaziti sa teritorije druge Strane preko svakog graničnog prelaza određenog za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 4

Važenje pasoša

Diplomatski ili službeni pasoš državljanina država Strana mora biti važeći najmanje 3 (tri) mjeseca nakon planiranog datuma napuštanja teritorije države druge Strane.

Član 5

Prava nadležnih organa

1. Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje Strane, nosioce diplomatskog ili službenog pasoša, obaveze poštovanja zakona i propisa koji važe na teritoriji druge Strane.
2. Ovaj Sporazum ne utiče na pravo nadležnih organa bilo koje Strane da odbiju ulazak ili skrate boravak državljanima druge Strane iz Člana 1 ovog Sporazuma, ukoliko se smatraju nepoželjnim ili kao potencijalna prijetnja javnom miru, javnom redu, javnom zdravlju ili nacionalnoj bezbjednosti.

Član 6

Suspenzija

1. Svaka Strana može djelimično ili u potpunosti suspendovati primjenu ovog Sporazuma iz razloga nacionalne bezbjednosti, javnog reda ili javnog zdravlja.
2. Druga Strana mora biti obaviještena diplomatskim kanalom najmanje 30 (trideset) dana unaprijed o suspenziji i ponovnom stupanju Sporazuma na snagu.

3. Suspenzija primjene ovog Sporazuma ne utiče na prava državljana iz Člana 1 koji se već nalaze na teritoriji države prijema.

Član 7

Specimeni i izdavanje pasoša i putnih dokumenata

1. Strane će razmijeniti specimene svojih diplomatskih ili službenih pasoša diplomatskim putem u roku od 30 (trideset) dana od stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novog diplomatskog ili službenog pasoša, kao i izmjena postojećih, predmetna Strana će odmah poslati primjerke tih pasoša drugoj Strani diplomatskim putem i u pisanoj formi obavijestiti o svim promjenama najkasnije 30 (trideset) dana prije njihovog službenog uvođenja.

3. Ukoliko državljanin bilo koje Strane izgubi ili ošteti važeći pasoš iz Člana 1, dužan je da o tome obavijesti nadležne organe države prijema preko diplomatske misije ili konzularne kancelarije. Nadležna misija ili kancelarija izdaće novi pasoš ili putni dokument za povratak u matičnu državu, u skladu sa zakonodavstvom te države.

Član 8

Izmjene

Ovaj Sporazum može biti izmijenjen uz obostranu pisanu saglasnost Strana. Izmjene stupaju na snagu u skladu sa Članom 10 stav 1 ovog Sporazuma i čine njegov sastavni dio.

Član 9

Rješavanje sporova

Svi sporovi ili razlike u tumačenju ili primjeni ovog Sporazuma rješavaće se mirnim putem, konsultacijama ili pregovorima između Strana diplomatskim kanalima, bez uključivanja trećih strana ili međunarodnih sudova.

Član 10

Stupanje na snagu, trajanje i prestanak

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema posljednje pisane notifikacije kojom se Strane, putem diplomatskih kanala, obavještavaju da su ispunjeni svi uslovi za stupanje na snagu Sporazuma, u skladu sa njihovim unutrašnjim procedurama.

2. Ovaj Sporazum ostaje na snazi na neodređeno vrijeme.

3. Svaka Strana može raskinuti ovaj Sporazum pisanim obavještenjem drugoj Strani putem diplomatskih kanala. Raskid stupa na snagu 90 (devedeset) dana od dana prijema takvog obavještenja od druge Strane.

U POTVRDI NAVEDENOG, doljepotpisani, propisno ovlašćeni, potpisuju ovaj Sporazum.

SAČINJENO u _____ dana _____, u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, prevagu ima engleski tekst.

ZA VLADU
CRNE GORE

ZA VLADU
HAŠEMITSKE KRALJEVINE JORDAN

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
AND
THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF
DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS

The Government of Montenegro and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter jointly referred to as the “**Parties**”,

CONSIDERING the friendly relations between the Parties,

DESIRING to further strengthen the bilateral relations, on a reciprocal basis, by facilitating the entry of holders of diplomatic or service passports of Montenegro and the Hashemite Kingdom of Jordan,

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

Nationals of either Party, holders of valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the other Party for a period of stay not exceeding 90 (ninety) days within a period of 180 (one hundred and eighty) days from the date of their first entry.

ARTICLE 2
VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICES

Nationals of either Party who are holders of diplomatic or service passport and assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organizations, located in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry

visa from a diplomatic mission or consular post of the other Party, prior to their entry.

ARTICLE 3 ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of either Party, holders of valid diplomatic or service passport, referred to in Article 1 of this Agreement, may enter and leave the territory of the other Party at any border crossing point designated for international passenger traffic.

ARTICLE 4 PASSPORT VALIDITY

Expiry date of the diplomatic or service passport of nationals of either Party shall be at least 3 (three) months after the planned date of departure from the territory of the other Party.

ARTICLE 5 THE RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party, holders of diplomatic or service passport, from the obligation to respect the laws and regulations enforced in the territory of the other Party.
2. This Agreement does not affect the right of competent authorities of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the other Party, referred to in Article 1 of this Agreement, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

ARTICLE 6 SUSPENSION

1. Either Party may suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.
2. The other Party must be notified through diplomatic channel within 30 (thirty) days in advance about the suspension and re-entering into force of this Agreement.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, referred to in Article 1 of this Agreement, who already stay in the territory of the receiving State.

ARTICLE 7

SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS AND TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange specimens of their diplomatic or service passports through diplomatic channels within 30 (thirty) days of the entry into force of this Agreement.
2. In case of introduction of a new diplomatic or service passport, as well as modifications of the existing ones, respective Party shall immediately send the specimens of the said passports to the other Party, through diplomatic channels and inform in writing about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.
3. If a national of either Party loses or damages his/her valid passport referred to in Article 1 of this Agreement, he/she shall inform the relevant authorities of the receiving Party, through diplomatic mission or consular post, of the occurred. The relevant diplomatic mission or consular post shall issue a new passport or travel document to that citizen for returning to his/her country, in conformity with the legislation of that country.

ARTICLE 8 AMENDMENTS

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force according to the provision of Paragraph 1 of Article 10 of this Agreement, and shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE 9 DISPUTE SETTLEMENT

Any difference or dispute arising between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels without involving any third party or an international tribunal.

ARTICLE 10

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated in their respective internal procedures, have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time.
3. Either Party may terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect 90 (ninety) days after the date of the receipt of the written notification on termination by the other Party.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE at _____ on _____, in two original copies, each in the Montenegrin, Arabic and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
OF MONTENEGRO

FOR THE GOVERNMENT OF THE
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ

NAZIV PROPISA

Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Predloženi sporazum treba da riješi problem nepostojanja pravnog okvira za saradnju u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša, kao jednog od ključnih segmenta diplomatsko - konzularnih odnosa između država.
- Uzrok problema je izostanak odgovarajućeg sporazuma u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša između Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan, kojim se formalizuje i strukturira saradnja dvije vlade u ovoj oblasti.
- Posljedica ovog problema je nemogućnost realizacije aktivnosti i saradnje koje bi se sprovodile, na osnovu ovog sporazma, u predmetnoj oblasti.
- Nema oštećenih subjekata. Naprotiv, osnaživanje i podsticanje saradnje u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša ima neposredan uticaj na poboljšanje odnosa Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan.
- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja bez mogućnosti da se unaprijedi dalja saradnja sa Hašemitskom Kraljevinom Jordan u navedenoj oblasti.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

- Cilj ovog sporazuma je da se uspostavi pravni okvir za saradnju u oblasti ukidanja viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih između Crne Gore i Hašemitske Kraljevine Jordan.
- Nije primjenljivo.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?
- „Status quo“ opcija bi podrazumijevala zadržavanje postojećeg stanja bez mogućnosti da se uspostavi saradnja u pomenutoj oblasti.

- Preferirana, odnosno regulatorna opcija podrazumijeva zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Hašemitske Kraljevine Jordan o ukidanju viznih zahtjeva za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša kako bi se uspostavio pravni okvir saradnje u ovoj oblasti.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

- Zaključivanje ovog sporazuma će pozitivno uticati na bilateralne odnose između dvije države i direktno će doprinijeti stvaranju pravnog okvira koji omogućava intenziviranja saradnje između dvije države. Ovaj sporazum neće imati negativan uticaj na Crnu Goru.
- Primjena ovog sporazuma neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Ovaj sporazum ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.
- Nema uticaja na administrativna opterećenja i biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? **Obrazložiti;**
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? **Obrazložiti;**
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;**
- **Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.**

- Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju ovog sporazuma, pa ova pitanja nisu primjenjiva u tom kontekstu. Sve eventualne finansijske obaveze koji bi mogle nastati kao rezultat sprovođenja ovog sporazuma, obezbijedena su sredstva u okviru redovnog budžeta Ministarstva vanjskih poslova.
- Implementacijom ovog sporazuma ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Usvajanjem sporazuma nije predviđeno donošenje podzakonskih akata.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);**
- **Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti**

- Nije korišćena ekspertska podrška pri izradi ovog sporazuma, imajući u vidu da je priprema propisa u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

- Ne postoje nikakve potencijalne prepreke za implementaciju ovog sporazuma.
- Ugovorne strane će zajednički preduzimati aktivnosti čijom realizacijom će biti ispunjeni ciljevi ovog sporazuma.
- Glavni indikator prema kojem će se mjeriti ispunjenje ciljeva je broj i kvalitet održanih sastanaka između diplomatskih predstavnika dvije zemlje.
- Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene Memoranduma će biti zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

Datum i mjesto

Podgorica, 20. april 2026. godine

MINISTAR

mr Ervin Ibrahimović

